

Formi *Prijava neželjenog dejstva lijeka* u IS Opštih bolnica moguće je, nakon ulaska u modul *Bolničko Liječenje*, pristupiti na dva načina:

1. Forma *Doktor na odjeljenju*
2. Forma *Otpust/Otpust pacijenta*

1. Nakon ulaska u formu *Doktor na odjeljenju*, potrebno je da se pacijent pozicionira lijevo, na pacijenta za kojeg šalje prijavu neželjenog dejstva. Nakon toga je potrebno kliknuti na tab sa desne strane *Dijagnoze*, i pozicionirati se na *Radnu dijagnozu*, za koju se kreira prijava.

Klikom na dugme otvara se forma za izbor prijave.

Klikom na pored *Prijava neželjenog dejstva lijeka* otvara se forma za popunjavanje prijave.

2. Nakon ulaska u formu *Otpust/Otpust pacijenta* dobija se automatski prikaz pacijenta sa istorijom bolesti. Klikom na dugme otvara se forma na kojoj se bira prijava koja se popunjava. Klikom na dugme pored *Prijava neželjenog dejstva lijeka*, otvara se forma za popunjavanje prijave.

1.1.1 Prijava neželjenog dejstva lijeka

Vrsta prijave se bira sa liste ponuđenih prijava.

Polje dijagnoza se automatski popunjava dijagnozom koja je prethodno označena. Polje broj prijave se takođe automatski popunjava, dok se ostala polja popunjavaju unosom vrijednosti ručno ili sa liste vrijednosti.


Podaci o pacijentu će se automatski prepisati iz kartona pacijenta, s tim što Agencija iz ove forme dobija samo inicijale, pol i datum rođenja pacijenta.

Polje *Težina* nije obavezno za unos i u to polje se može unijeti tjelesna masa pacijenta u kg, ukoliko je poznata.

Prelazak sa jednog na drugo polje se vrši pomoću tastera Enter na tastaturi ili klikom miša na željeno polje (slika 1).

Slika 1.

Sa lijeve strane obrasca za popunjavanje prijave neželjenog dejstva lijeka nalaze se tabovi u kojima su grupisani srodni podaci sa prijave. Tabovi izgledaju kao na slici 2:



Slika 2.

Grupe podataka koje se nalaze na prijavi su unaprijed definisane i grupa koja je obojena svijetlo plavom bojom je ona koja je trenutno odabrana. U ovom primjeru to je grupa **Podaci o neželjenom dejstvu lijeka**.


Kada se pozicioniramo na željenu grupu podataka sa desne strane ekrana se prikazuje spisak svih parametara koji su prethodno definisani za ovu grupu (slika 3).

The screenshot shows a list of parameter pairs on the left side of a window. Each pair consists of a checkbox followed by a descriptive text. The pairs are: "Početak neželjenog dejstva", "Kraj neželjenog dejstva"; "Opis neželjene reakcije(simptomi, relevantna ispitivanja, lab. nalazi)", "Sumnja na interakciju lijekova"; "Sumnja na izostanak terapijske efikasnosti lijeka", "Liječenje neželjenih reakcija"; "Ishod", "Neželjeno dejstvo izazvalo"; "Stepen uzročno-posljedične poveznosti". The last two pairs ("Neželjeno dejstvo izazvalo" and "Stepen uzročno-posljedične poveznosti") have a plus sign (+) before the first item, indicating they are expandable. To the right of each pair is a small rectangular input field with a magnifying glass icon.

Slika 3.

Unos slobodnog teksta za određene parametre unutar odabrane grupe vrši se u polju za unos teksta koje izgleda ovako:

Ukoliko je potrebno unijeti više karaktera za neki parametar klikom na dugme



Slika 4.

Za vraćanje polja u prvobitnu veličinu (smanjenje polja) potrebno je kliknuti na ikonicu

Polja koja su obojena plavom bojom popunjavaju se biranjem jedne od ponuđenih opcija sa liste vrijednosti pomoću tastera F9 na tastaturi.

Polja koja su na formi označena podebljanim slovima (bold) su obavezna polja koja moraju biti popunjena da bi prijava bila validna.

Obavezna polja u grupi *Podaci o neželjenom dejstvu lijeka* su **Datum početka neželjenog dejstva** i **Opis neželjene reakcije**.

Ako neželjeno dejstvo još uvijek traje u trenutku popunjavanja prijave, polje *Kraj neželjenog dejstva* se ostavlja nepopunjeno.

Polja *Sumnja na interakciju* i *Sumnja na izostanak terapijske efikasnosti* ostavlja se nepotpunjeno ako ovakva sumnja ne postoji i nije u vezi sa ispoljenim neželjenim dejstvom koje se prijavljuje.

U polje *Liječenje neželjenih reakcija* može se upisati odgovarajući tekst koji opisuje liječenje neželjenog dejstva.

U polju *Ishod* pomoću tastera F9 na tastaturi može se izabrati jedna od ponuđenih vrijednosti koja najbliže opisuje posljedice neželjenog dejstva u trenutku popunjavanja prijave.

U polju *Neželjeno dejstvo izazvalo* pomoću tastera F9 na tastaturi može se izabrati odgovarajuća vrijednost odnosno kriterijum ozbiljnosti neželjenog dejstva. Ukoliko se odabere neka od ovih vrijednosti, prijava će automatski biti **ozbiljnog** karaktera. Ukoliko neželjeno dejstvo koje se prijavljuje nije izazvalo ništa od navedenog, ovo polje se ostavlja nepotpunjeno.

U polju *Stepen uzročno posljedične povezanosti* pomoću tastera F9 na tastaturi sa ponudene liste može se izabrati procjena koja najviše odgovara utisku o povezanosti suspektnog lijeka i ispoljenog neželjenog dejstva.

Nakon unosa grupe podataka treba izvršiti snimanje izmjene pritiskom tastera F10 na tastaturi.

Prelaskom na sljedeću grupu podataka *Obustava i ponovna primjena suspektnog lijeka* može se izabrati odgovor na pitanje: *Da li su reakcije prestale nakon obustave lijeka*, izborom sa ponuđene liste vrijednosti do kojeg se dolazi pomoću tastera F9 na tastaturi. Odgovor „Da“ je potrebno izabrati samo ako je nakon obustave suspektnog lijeka došlo do potpunog povlačenja simptoma neželjenog dejstva koje je opisano u prijavi.

Takođe, na isti način može se dati odgovor i na pitanje: *Da li su se reakcije ponovo javile nakon ponovne primjene lijeka*. Odgovor „Da“ potrebno je izabrati samo ako je nakon potpunog oporavka od prethodno ispoljenog neželjenog dejstva suspektnog lijeka, istom pacijentu dat isti suspektni lijek u drugom vremenskom periodu i isto neželjeno dejstvo se ponovo ispoljilo. Ovo je podatak kojim se ukazuje da je isti pacijent u dva navrata iskusio isto neželjeno dejstvo istog lijeka, čime se sumnja u uzročno posledičnu povezanog tog lijeka i neželjenog dejstva pojačava. Ako nemate ovaj podatak, polje ostavite nepotpunjeno.

Prelaskom na *Ostali važniji podaci* mogu se upisati svi podaci od značaja, a tiču se medicinske istorije pacijenta kao što su gojaznost, pušenje, alergije, bolesti jetre ili bubrega, upotreba tradicionalnih preparata za liječenje...

Ovaj set podataka odnosi se na *Anamnestičke podatke* i *Ostale značajne informacije*.

Klikom na grupu koja se odnosi na ljekove na formi se prikazuju dugmad *Propisani lijekovi* i *Ostali lijekovi* za pristup ljekovima koji su propisani pacijentu ili ostalim ljekovima.

	<i>Propisani lijekovi</i>	<i>Ostali lijekovi</i>	* Obavezno popuniti za suspektan lijek
<i>Podaci o neželjenom dejstvu lijeka</i>			
<i>Obustava i ponovna primjena suspekta</i>			
<i>Ostali važniji podaci</i>			
Podaci o lijeku broj 1	<input type="checkbox"/> Lijek (zaštićeno ime, farmaceutski oblik, veličina pakovanja, jačina) <input type="checkbox"/> Način primjene <input type="checkbox"/> Doza <input type="checkbox"/> Režim doziranja * <input type="checkbox"/> Proizvođač <input type="checkbox"/> Br. serije <input type="checkbox"/> Primjena terapije od * <input type="checkbox"/> Primjena terapije do <input type="checkbox"/> Indikacije za primjenu * <input type="checkbox"/> Lijek pod sumnjom		
<i>Podaci o lijeku broj 2</i>			
<i>Podaci o lijeku broj 3</i>			
<i>Podaci o lijeku broj 4</i>			
<i>Podaci o lijeku broj 5</i>			
<i>Podaci o lijeku broj 6</i>			
<i>Podaci o lijeku broj 7</i>			
<i>Podaci o lijeku broj 8</i>			
<i>Podaci o lijeku broj 9</i>			

Slika 5.

Režim doziranja, Primjena terapije od, Indikacije za primjenu su polja koja su označena zvjezdicom **i za suspektne lijekove predstavljaju obavezna polja pri čemu ova polja nijesu obavezna za ljekove koji su u istovremenoj primjeni (slika 5).**

Kada se suspektan lijek bira sa liste propisanih lijekova ovi podaci se automatski prepisuju, dok ih je za ostale ljekove potrebno ručno popuniti.

Da bi označili ljekove na prijavi, izvršite uvid u do sada ordinirane (i primljene) ljekove na odjeljenju i ljekove u ambulanti klikom na dugme **Propisani lijekovi**. Na prikazanoj tabeli sa desne strane postoje dvije kolone u kojima je moguće odabir čekiranjem polja (slika 6).

Jedna od kolona označena je slovom „S“ i služi za označavanje suspeknog lijeka. Lijek/ljekovi za koji se sumnja da je izazvao neželjeno dejstvo (suspektni lijek) označava se čekiranjem polja u obje kolone. Ljekove koje je pacijent koristio u istom periodu, a za koje se smatra da nijesu izazvali neželjeno dejstvo označavaju se čekiranjem samo kolone koja nije označena slovom „S“. Nakon toga klikom na dugme za prepis **Prepis** izvršiće se prepis označenih ljekova u prijavi.

<i>Propisani lijekovi</i>						Prepis	X
Datum	Lijek primjenjen na odjeljenju	Režim doziranja	Način davanja	Dijagnoza	S		
17.02.2015	R03DA05006 Aminophyllinum amp. 50 x 250 mg	2 x 1 KOM	01 INTRAMUSKULARNO		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.02.2015	B05XA03013 Natrii chloridi infundibile inf. 250 ml (0.9)	2 x 1 KOM	01 INTRAMUSKULARNO		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.02.2015	M01AE01001 Ibuprofen tabl. 30 x 400 mg	1 x 1 KOM	04 ORALNO		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.02.2015	H02AB02005 Dexamethason inj. 25 x 4 mg	2 x 1 KOM	01 INTRAMUSKULARNO		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.02.2015	B03XA01017 Recormon amp. 6 x 2000 i.j.	1 x 1 KOM	01 INTRAMUSKULARNO		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Datum	Lijek primjenjen u ambulantni	Količina	Način davanja	Dijagnoza	S		
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Slika 6.

Ako je pacijent koristio neki lijek ali on nije na listi propisanih, ne može se prepisati na prijavu na ovaj način, već se mora izabrati iz liste lijekova kojoj se pristupa klikom na dugme **Ostali lijekovi**.

Klikom na dugme **Ostali lijekovi** otvara se lista kao na slici 7:

Ljek	Proizvođač	Doza/JM	S
A01AA01001 Fluorogal tabl. 100 x 1 mg	GALENIKA	1mg	<input type="checkbox"/> Prepis
A01AA01002 Fluorogal tabl. 250 x 0.25 mg	GALENIKA	0.25mg	<input type="checkbox"/> Prepis
A01AA01003 Fluonatrij tabl. 400 x 0.25 mg	BELUPO	0.25mg	<input type="checkbox"/> Prepis
A01AA01004 Fluonatrij tabl. 250 x 1 mg	BELUPO	1mg	<input type="checkbox"/> Prepis
A01AA01005 Fluorogal zeleni rastv. isp. us. 1 x 0.05	GALENIKA	0.05%	<input type="checkbox"/> Prepis
A01AA01006 Fluorogal zeleni mite rastv. isp. us. 1 x 0.05	GALENIKA	0.44%	<input type="checkbox"/> Prepis
A01AA01007 Fluorogal crveni rastv. isp. us. 1 x 0.05	GALENIKA	0.05%	<input type="checkbox"/> Prepis
A01AA01008 Fluorogal crveni mite rastv. isp. us. 1 x 0.05	GALENIKA	0.44%	<input type="checkbox"/> Prepis
A01AA01009 NAF tabl. 250 x 1 mg	BOSNA LIJEK	1mg	<input type="checkbox"/> Prepis
A01AA01010 NAF tabl. 400 x 0.25 mg	BOSNA LIJEK	0.25mg	<input type="checkbox"/> Prepis

Slika 7.

U polje *Traži* može se unijeti naziv ili dio naziva lijeka koji se želi označiti. Na taj način se lista ponuđenih ljekova sužava, tako da se može izabrati željeni lijek. Čekiranjem polja „S“ pored naziva traženog lijeka, a zatim klikom na dugme za prepis, odabrani lijek će se prepisati u prijavu kao lijek pod sumnjom. Ako se za neki lijek sa liste iskoristi opcija prepis, bez prethodnog čekiranja polja „S“, on će na prijavi biti naveden kao lijek u istovremenoj upotrebi, a ne kao lijek za koji se smatra da je izazvao neželjeno dejstvo.

Prelaskom na grupe podataka *Podaci o lijeku broj 1, Podaci o lijeku broj 2...* mogu se provjeriti podaci o ljekovima pod sumnjom i podaci o ljekovima u istovremenoj primjeni koji su već prethodno unijeti u prijavu pomoću dugmeta **Propisani lijekovi** ili **Ostali lijekovi**.

Ako je potrebno, ovdje se mogu i izmijeniti podaci o ljekovima, kao na primjer datum početka primjene, doziranje i sl. Ljekovi koji su označeni kao suspektni prilikom prepisa u prijavu ovdje će imati označeno polje *Lijek pod sumnjom* kao „Da“.

Ukoliko je u toku popunjavanja prijave, došlo do greške prilikom unošenja podataka, klikom na dugme **Briši slog** moguće je izvršiti automatsko brisanje cijelokupnih podataka koji se odnose na jedan tab, npr. izabran je pogrešan suspektni lijek, svi podaci vezani za neželjeno dejstvo nijesu tačni i sl.

Takođe, prije ovjere moguće je obrisati i cijelu prijavu pomoću dugmeta **B**.

Kada se završi sa unosom podataka, prijavu je neophodno ovjeriti klikom na dugme **Ovjera:** .

Klikom na dugme *Ovjera*, prijava se automatski prosleđuje Agenciji za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore.

Ukoliko je prijava greškom ovjerena omogućeno je i njeni poništenje kako bi se moglo nastaviti sa daljim unosom. Poništenje prijave se vrši klikom na dugme **Poništenje:** .

Takođe, ostavljena je i mogućnost dopune prijave koja se vrši klikom na dugme **Dopuna:** .

Na taj način kreira se nova verzija iste prijave pri čemu se automatski prepisuju svi podaci sa stare verzije prijave. Nakon toga treba izmijeniti željene podatke i ponovo izvršiti ovjeru prijave klikom na dugme **Ovjera:** .

Nakon ovjere prijave klikom na dugme prijava se može odštampati u cilju provjere podataka koji su unešeni i za eventualne potrebe arhive pri čemu štampanu verziju prijave nije potrebno slati Agenciji za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore.

Na slici 8 dat je prikaz odštampane prijave.

Zdravstvena ustanova/drugi objekat koji obavlja zdravstvenu djelatnost JZU Opšta bolnica XX Opština NIKŠIĆ
Tel 040/231-204 Fax 040/231-215 e-mail bolnicaxx@com.me Broj pod kojim je zavedena prijava 3 BIB/Broj zdr. kartona 3

PRIJAVA NEŽELJENOG DEJSTVA LIJEKA

PODACI O PACIJENTU

V. N. JMBG_xxxxxxxxxxxxxxx Datum rođenja 05.12.1933 Pol Muški
(Inicijali) Mjesto rođenja _____ Adresa 43 BR 6 Opština NIKŠIĆ
Tjelesna masa(kg) 88

Podaci o neželjenom dejstvu lijeka			
Opis než. reakc.(simpt, tklj, reliev, isp., lab, nal): Stezanje u grudima, crvenilo xxxxxx			
Potek neželjenog dejstva	Kraj neželjenog dejstva	Sumnja na infekciju	Sumnja na izostank i/ili terapijske slike
<u>02.01.2013</u>	<u>Da</u>	<u>Ne</u>	<u>Ne</u>
			Nabijeno dejstvo izazvalo
			Stepan utročno-polioidne povrat
			Zahtjeva hospitalizaciju ili produženje hospitalizacije
Vjerovatno			
Podaci o lijekovima pod sumnjom			
Da li su radice	Da li su se radice		
pravne sile	pojedine poduzeća		
obustava lijeka	dav. lijaka		
<u>Da</u>	<u>Ne</u>		
Lijekovi pod sumnjom			
Br.1			
Lijekovi(Zatvorenim imenovanicama, firmatskimi oblicima)	Nacin primjene	Dosa	Ratim doziraju
<u>Frasiparin sirata</u>	<u>Subkutan</u>	<u>5700i.j.</u>	<u>2 x 1 Amp</u>
			<u>GLAXO SMITH KLINE</u>
10 x 5700 i.j.			
			01.01.2013
			Primjena terapije do
			Indikacija(s) za primjam
			<u>Da</u>
Lijekovi u istovremenoj primjeni			
Br.1			
Lijekovi(Zatvorenim imenovanicama, firmatskimi oblicima)	Nacin primjene	Dosa	Ratim doziraju
<u>Ulcodin sup. 5 x 50 mg</u>	<u>Intravenozno</u>	<u>50mg</u>	<u>2 x 1 amp</u>
			<u>ALKALOID</u>
			01.01.2013
			Primjena terapije do
			Indikacija za primjam
			<u>Da</u>
Lijek pod sumnjom			

Ostali važniji anamnestički podaci
Anamnestički podaci _____

Poslato Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore

MP

Faksimil i potpis doktora medicine

29.03.2013, NIKŠIĆ

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore,Crna Gora,81000 Podgorica,II Crnogorskog bataljona bb,tel/fax:+382(0) 20 310 280,e-mail:nezeljenodejstva@calims.me,http://calims.me

Slika 8.